

L'accomplissement
del Canal ou Las 7000
de
l'Océan & de la Méditerranée
- 7687 -

405.

15

5


L'accomplissement
del Canal ou Las 7 Bocas
de
l'Océan & de la Méditerranée
- 1681 -


405.

15

6









L'accomplissement
del Canal par les Nossos
de
l'Océan, et de la Méditerranée
faites à Castelnaudary le 19 May 1681

Poésie Latoise - de Clarac


Toulouse Jean Boude Imprimeur de
Riché 1681

pièce très rare





第 1



Très rare.

1681

Canal de Languebec

P. Attois

L'ACCOMPLISSEMENT

DEL CANAL

OU LAS

NOSSOS

LOCCEAN.


E DE LA

MEDITERANEO.

FAITOS

A CASTELNAVDARRY.

le 19. May 1681.



Resp P/jd 30188
399

L'ACOUMPLISSOMEN

DEL CANAL

OV LAS

NOSSOS

DE

L'OCCEAN,

E' DE LA

MEDITERANEO,

FAITOS

A CASTELNAVDARRY,

le 19. May 1681.



JACQUINTE

DE LA

NO 220

DE LA

DE LA

DE LA

DE LA

DE LA

DE LA

410

3

V I V E
L O U I S

LAS NOSSOS DE L'OCCEAN E' DE
la Mediteraneo, faitos à Castelnau-darry,
le 19. de May 1681.



*A sa metam la Belo al bent,
Sa Piloto, marchem rabent,
Passem sur le bentre à Neptuno,
Moustream à soun fiér element,
Que ta Barquo certénoment*

Porto Cezar é sa Fourtuna



*De bous parly, Gran Cardinal,
Que le Rey dins son Tribunal,
A triat demest sous oraglés,
Asy qu'en milo locs divers,
Bous espantex tout l'Uni-vers,
En fazen Bonzy sous miraglés.*



*Per faire admira sa grandou,
El bous a fait l'Embassadou
De l'Ampiré de la Maréo,
Qu'és de l'Occident al Leban,
Per marida soun Occean,
Ambe sa Mediteraneo.*



Donq pus que nostre Diu-Donnat,
 A le maridatge ordonat,
 Alargats la santo paraulo,
 Digats, Ego conjungo vos;
 E' per fa la festo tantos,
 Fazex metre coutel sus-Taulo.


 Me semblo que soun ja d'accord,
 Car desenyey que Lalbo sort,
 D'inquo que le Souleil s'ajouquo,
 On bey que barrejon leurs flots,
 E' qu'en fazen tinda les pots,
 Ce baysoutejon bouco à bouco.


 Enfans s'acoduro long-tens
 Nostro Nobio sera léu prens,
 Almens yeu né gran esperanso,
 Tabe pregui Diu de bon cor,
 Que s'acouche léu d'un trezor,
 Que remounte touto la Franso.


 Aguesseau l'amig de LOUYS,
 Per qui la Prouvinço jouys,
 Del repaus é de l'aboundanso,
 Bous que semblats bengud del Cél,
 E' qu'au ta pla que Sant Miquél,
 Tenex uno justo balanso.

5

Dounats bostré counsentimen,
 Et bous faréts en un moumen
 Floury touto nostro contrado,
 Oun leu touto sorto de Gen,
 Bendran cambia d'or & d'argen,
 Ambé de blat é de sibado.



Nous lour mandarem pel Canal,
 D'oly, de by, de sucré é sal,
 Dins les Paysés plus estrangés,
 E' Barqados de Benarrix,
 Et Nabiris ples de Perdrix,
 Qu'al bec pourtaran les irangés.



E' bous abets qu'ets grans esprits,
 Qu'ets taleu courrudis as crits,
 D'el bibat & de l'alegresto.
 Bous qu'ets Astrés del Firmement,
 Regardats favourabloment,
 E, l'Amoureux, & la Mestresso.



Gramont nostre illustre suport,
 Le santelmo de nostre port,
 Garantiffex de la tempesto,
 Le nostr'emollé dél capel,
 En rebenjo quant siots al Cel,
 Nous coulerem la bostro festo.

Mr. l'Evêque de S. Papou.

Mr. d'Alct.
 Per bous Balbelo ple d'aunou,
 Que coumo l'esprit del Segnou,
 Su l'aygo èx anad fa la roundo,
 Tournats prene le gouvernal,
 Per fa beny per le Canal.
 Touto la richeso de Loundo.



Mr. de Beziers.
 Per rendre uno ta belo acciu,
 Biscarras becy l'imbenciu,
 Courrex benazi nostros Digos,
 Auta leu beyrem sur leurs bords,
 May de Pérlos é de trezors,
 Que la terro n'a de fourmigis.



Grandis arboutans des Estats,
 Que Nostre Mestre a députats,
 Coumo fidels témoins des Pactes,
 En besen consouma l'hymen,
 Aro be caldra dire Amen,
 A la cancellaciu des Actes.



Riquet que haut bous èx salbat,
 Sense abe l'oubratge acabat,
 Non pas per cregné cap d'esclandré,
 Car bous au abex fait exprés,
 De pouu que bostre Fil plourés
 Coumo féq le Gran Alexandré.

Atal aymable Boun - Repaus,
 Yeu m'en bau fini moun perpaus,
 Pus que vous finissèx l'ouvratgé,
 En dizen que bous abex fait
 Un cop de Mestre tout parfait,
 En fazen bostre appreneissatgé.



Bostres faits soun ta couneguts,
 Que d'inquio le país des muts,
 Fara dire mant uno annado,
 Que l'illustré Fil de Riquet,
 Tés anad rampli de caquet
 Las boucos de la Renommado.



Aquelo lengudo en un mout
 Anira publica per tout,
 Que le Canal al Port de Cetto
 Pourtara trezors á causy,
 Qu'acos so qu'on besio lusy
 Dedins le sé de la Coumeto.



Que nostre invincible LOUYS,
 Que touto la terro esblouys,
 Coumo n'y a re que le segoundé,
 Per fa d'ouvratges nounpareils
 A fait fa de quatré pareils,
 Las merbeillos que soun al moundé.


FI. CLARAC.

A TOULOUSE,
 Par JEAN BOUDE, Imprimeur du Roy, des Estats Generaux
 de la Province de Languedoc, de l'Université de Toulouse,
 & de la Cour, prez le College de Foix. 1681.

PARAC.

A. J. O. S. E.


THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637





1844

1844

WALTON
1871







Recajukulahon

January	578.8	5
February	528.8	4
March	826.1	11
April	600.19	5
May	852.4	
June	581.12	
July	518.9	8
August		
September		
October		
CHAS		



I.

